

Product datasheet for **SC204031**

GALNTL6 (NM_001034845) Human 3' UTR Clone

Product data:

Product Type:	3' UTR Clones
Product Name:	GALNTL6 (NM_001034845) Human 3' UTR Clone
Vector:	pMirTarget (PS100062)
Symbol:	GALNTL6
Synonyms:	GalNAc-T6L; GALNACT20; GALNT17
ACCN:	NM_001034845
Insert Size:	1489 bp



[View online »](#)

Insert Sequence:	<p>>SC204031 3'UTR clone of NM_001034845 The sequence shown below is from the reference sequence of NM_001034845. The complete sequence of this clone may contain minor differences, such as SNPs. Blue=Stop Codon Red=Cloning site</p> <pre>GGCAAGTTGGACGCCCGCAAGATCCGCGAGATTCTCATTAAAGCCAAGAAGGGCGGAAAGATCGCCGTG TAACAATTGGCAGAGCTCAGAATTCAAGCGATCGCC GAAAAATTTAACCACCATGCCAACTCCAGAAAGAAGAAAGAGTATTACCTACAGGTTAT AAATTAATTTTAGCCAGCATCTGGGTCGAAGGAGTCAGGAATAACATTTCTCGATCCAGGAAGGCTG GTTTAAAAATTTGCAATGCCATGTCAAAGTAGGTTGTTTTGAAGAACTTCTGCATCTGAAGAAGCTG GCTGAGAACTCACAGCTGCTTCTGAGAACTCGAGACTAGCAGTTCCCTTGCTGGCCAAGGGCAAAGA TAATTTAGGGACTTTTCAAACAAGCTGCTGAGCTAATAAATCCTAGCATTCTCAGGTCAAATCTGCA GTAGTGAGTAGCTATGAATGGATCCTATTAAGTGGTGGGAGGGGGTGAATGGAGTGCATGACTGC TCTGACAACCTGAGGATATCACAGTTTGAAGTACCCAAGCTTAAGGGGTGAGCTGTACTTTGGTG CCATTCTCTGACTAAGAATGGGTTGAGCAGGTTAACCCTTAAAGTGCAGATGATTTAGAGTGC TCACACTATTCTGTTTTTTTATTTTTATTTTTAAATGAGGGTGAATATCTAATGTAAGACTTAAATT ACATAATGAAATGGACATCCAGTGTCCATTCTTTTCGTTTATATTTGCCATTTTTTTTTCAGAGCAA GTTTCTTTTTTATGAAAGTTCATGCTCCATGAATCCACTGAATTTCTAATTCAGTGCCCTTCTATGAAT CCAGTTAAAAACAAAAGCAAAGCAAAATCTATGCTATCAAGTACTCCAAAGAAAGATTTACAGAA GCAGCAAAACCATATAAGATTTAGGAGAGGGACTTCCCTGGGAAATCTATTTTTACTTTTCTATTATTT TAAAAATCTTAAAGTCTGATATTTGCCAGTCATAATTTTTATTAAGCAAGGAAATGGAGTGGATTTG ATGTAATTTGTTTAGGAGATTCTTAAACCCAAATAAATCTACTCCAAGTGAATGTAAGAAATGGCTT AGTTCACCTCAATTCTGTTTAGTCAGTGGTGGGAGCTTAGAAGTGGTTTTATTTGTTGTTTGGG TTTTGCTTTTGTTTTTATTTTTTCTGTTTTTTTTTTGTTAGTGTGAATTAATGATGTTCTTTTTATT TGAAGCTCATAAAGGAATTACCATTAATAAAGTGTCTGACACCATTTTCTGTTAATGGGACAATA TTTCGGGGATGAAGAAAGGAATGCTCCGAAAACAAATGGAACACTTAATCCTTAAAGCAATTTTTTAC TGTTCAATAATATCACATTGGGGGAAGAAAACACAGGTATCAAGGTGGTCTTGGGAAAAAAGAATCAT GTTTATTATATCTCTCAAGTTTTTTTGGTATAAAAAATGTTTTAACTTTGCTTTCTTTTTGTTTTTGG TTTGAAGTTGGTTTTCTGTTAATAAAAAATTTATATAACA ACGCGTAAGCGGCCGCGCATCTAGATTGAAGAAAATGACCGACCAAGCGACGCCCAACCTGCCATCA CGAGATTCGATTCCACCGCCGCTTCTATGAAAGG</pre>
Restriction Sites:	Sgfl-MluI
OTI Disclaimer:	Our molecular clone sequence data has been matched to the sequence identifier above as a point of reference. Note that the complete sequence of this clone is largely the same as the reference sequence but may contain minor differences, e.g., single nucleotide polymorphisms (SNPs).
Components:	The cDNA clone is shipped in a 2-D bar-coded Matrix tube as 10 ug dried plasmid DNA. The package also includes 100 pmols of both the corresponding 5' and 3' vector primers in separate vials.
RefSeq:	NM_001034845.3
Summary:	Catalyzes the initial reaction in O-linked oligosaccharide biosynthesis, the transfer of an N-acetyl-D-galactosamine residue to a serine or threonine residue on the protein receptor. [UniProtKB/Swiss-Prot Function]
Locus ID:	442117
MW:	57.7